



Vuk'uzenzele



O e tlisetšwa ke Dikgokagano tša Mmušo (GCIS)

Sesotho sa Leboa / English

Mosegamanye 2015

DITABATŠABOHLOKWA:

Letela dipapatšo tša mošomo tša mmušo ka gare ga dikgatišo ka moka tše di tlago tša

Vuk'uzenzele gothomaka Photo



Kgoro ya Thuto ya Motheo e ala dintlhakgolotše e tla šomišago tsheletegotšona

letlakala 4



IDC e thekga balemi ba selegaeba dikgomo

letlakala 7

Mebasepala e šoma gabotse, e kaonafatša ditirelo

Amukelani Chauke

Mebasepala ka bontši e laola matlotlo a yona bokaone, e lego seo se šupago kabo ye botse ya ditirelo ditšabeng.

Motlhakišipharephare Kimi Makwetu malobanyana o tsebišitše pego ya kakaretšo ka ga ditlhakišo tše di dirilwego ke mebasepala le ditheo tša mmasepala ya ngwaga wa ditšelete wa 2013/14.

Pego e laeditše gore palo ya mebasepala ye e kaonafaditše thomelo ya yona ya ditatamente tša matlotlo e oketšegile kudu go kgabaganya diprofense tše mmalwa.

Motlhakišipharephare o boletše gore palomoka ya mebasepala le ditheo tše di nago le ditlhakišo tše di botse e oketšegile go tloga go ye 30 mo ngwageng wa ditšelete wa 2012/13 go ya go ye 58 ka 2013/14, ye e bopilwego ke ye 40 (14%) ya mebasepala ye 268 le ye 18 (32%) ya ditheo tša mmasepala tše 57.

Makwetu o boletše gore o kgahlilwe ke mošomo wa mebasepala ye e šomago botse gobane e kaonafaditše maphele a batho.

Morago ga go fetša ka ditlhakišo, o etetše mebasepala ye mmalwa yeo e šomilego botse go e lebogiša. Ge a le fao, o etetše diprotšeke tša mmasepala tše mmalwa go bona ka fao dipolo tša kaonafalo di hueditše kabayo



Motlhakišipharephare Kimi Makwetu o boletše gore mebasepala ye e šomago botse e kaonafaditše maphele.

ditirelo go la KwaZulu-Natal, Kapa Bodikela, Mpumalanga, Gauteng le Kapa Bohlabela.

Boetapele bja sepolotiki le bja tshepedišo bo felegeditše nna le sehlopha sa ka diketelong tša diprotšeke tše dingwe tše bohlokwa, fao ba re filego tshedimošo ka bottalo ka ga ka fao diprotšeke tše di laolwago ka gona go hola ditshaba tša tikologo.

“Ke kgahlilwe ke mošomo wo mobotse woo o dirwago ke mebasepala ye, ye mengwe e mo dikarolong tša naga ya rena tše di lego kgole le tšwelopele, go ba le khuetšo ye botse go ditshaba tša bona,” o boletše.

Makwetu o tlaleeditše ka gore mebasepala ye e laeditše gore mekgwa ye mebotse ya pušo e ka šomišwa botse go kaonafatša maphele a batho le gore boetapele bja sepolotiki

le bja tshepedišo bo thoma go kaonafatša maemo le go eta pele ka go ba mohlala.

DIPOELO TŠA TLHAKIŠO DI AMOGETŠWE

Tona ya Kgoro ya Pušotirišano ya Makala a Mmušo le Merero ya Setšo Pravin Gordhan o rile dipolo tša tlhakišo ya mebasepala tše di kaonafetše di laeditše gore mmušo o eteleditše pele pušo le kabayo ye botse ya ditirelo.

“Pego e laetša mokgwa wa go iketla wa pušo ye botse le taolo ye botse ya matlotlo.

“Se se matlafatša kabayo tirelo ya motheo ye e nago le maikarabelo ebole e na le bogonoi go sepetsana le mokgwa wa ‘Poelomorago go tša Motheo’,” boletše bjalo.

Tona o thakgotše leano la ‘Poelomorago go tša Motheo’ ka Lewedi 2014 ge mmušo o tša mokgwa wa go kgonthiša gore mebasepala e bea ditirelo tša motheo maemong a mabotse, le go theeletša dipelaelo go tšwa setšabeng ka tshwanelo.

MENGWAGA YA KAONAFALO YE E IKETLILEGO

Batlhakišwa ka moka ba go dira 41% ba hweditše ditlhakišo tše di botse tše di nago le dikutullo mo ngwageng wo o lego ka fase ga tshekatsheko, ge go bapetšwa le 40% ka 2012/13.

Tlhakišo ye botse e šupa gore dipuku tša mmasepala di be di le seemong se se botse le gore go be go se na diphosho go dipego tša wona tša matlotlo; ba kgotsafaditše dinyakwa tša bona tša dithakete tša kabayo ditirelo tše di theilwego godimo ga ditshepedišo tša bona; ebole ba latetše molao ge ba šomiša matlotlo a setšabayo.

‘Tlhakišo ye botse ye e nago le dikutullo’ e šupa gore mmasepala o kgonne go tšweletša ditatamente tša matlotlo tše di hlwekilego, eupša o paletše ke go kgotsafatša dithakete

tša wona ka moka gomme ga se o bee dithakete tše di kwagalago goba go laetša gore ke molao ofe wo o o šomištšego go laola matlotlo.

Dipoelo di laeditše gore 22% di ‘dikgotsofaditše dinyakwa tša go ba le dikutullo’ mo ngwageng wo o lego ka fase ga tshekatsheko, go bapetšwa le 28% ka 2012/13.

Se se šupa gore mebasepala e paletše ke go tšweletša ditatamente tša matlotlo tše di tshepagalago go latela molao wa taolo ya matlotlo.

Mebasepala le ditheo tša mebasepala tše di dirago 16% di hweditše ‘ditatamente tša kgano tše di nago le dikutullo’. Se se šupa gore direkote tša matlotlo tša mmasepala di be di na le diphosho kudu fao e lego gore Motlhakišipharephare o paletše le ke go dira ditshwayotshwayo.

KA FAO DIPROFENSE DI ŠOMILEGO

Kapa Bohlabela: Selete sa Sarah Baartman le Mmasepala wa Senqu di kaonafetše go fihlelela ditlhakišo tše di botse, mola Etšentshi ya Tlhabello ya Mandela Bay e sa le maemong a yona a tlhakišo ye botse.

Gauteng: Mmasepalamogolo wa Ekurhuleni, Midvaal, Mogale City, Khamphani ya Dipese ya Brakpan, Diteatere tsa Toropokgolo ya Joburg, Khamphani ya Tlhabello ya Ekurhuleni, Etšentshi ya Ditsela ya Johannesburg, Institshute ya Dintlo ya Lethabong, Khamphani ya Dintlo ya Pharoe Park le Khamphani ya Dintlo Phase II ya Germiston – ka moka di hweditše ditlhakišo tše di botse.

Selete sa Sedibeng, Joburg Market le Khamphani ya Dintlo tša Leago ya Johannesburg di sa le maemong a tšona a ditlhakišo tše di botse.

KwaZulu-Natal: Dannhauser, Emnambithi / Ladysmith, Ezinqoleni, ICC Durban, Selete sa Ilembe, Mandeni, Richmond, Selete sa uMgungundlovu, Umgumbane, Selete sa Zululand, Mokgatlo wa Tlhabello ya Taolo wa Ilembe le Lebopo la Borwa la tša Boeti bja Ugu di amogetše (ditlhakišo tše di botse) ye e kaonafetše.

Kapa Leboa: Selete sa Frances Baard ebole sona se se tee seo se kaonafetše go fihlelela tlhakišo ye botse, mola Selete sa ZF Mgcawu se sa le maemong a sona a tlhakišo ye botse.

Mpumalanga: Selete sa Ehlanzeni le Mmasepala wa Steve Tshwete di sa le maemong a tšona a ditlhakišo tše di botse.

Ga go na mebasepala goba ditheo tše di fihleletše ditlhakišo tše di botse go la Freistata, Limpopo le Leboa Bodikela.

Go hlompha Nelson Mandela

Sello Hatang

Ka 2009 Palamente ya Ditšhabakopano e tsebišitše letšatši la matswalo a Madiba a la 18 Mosegamanye bjalo ka Letšatši la Boditšhabatšaba la Nelson Mandela.

Go tloga nako yeo, Letšatši la Mandela le bile taelo ya go fetola lefase go le dira le le kaone ka mohuta wa tirelo le boetapele bjo bo Iwetšwego ke Morena Mandela lebakeng la

gagwe la Mengwaga ye 67 ya bodiredi, e sega fela ka letšatši le letee eupša ka diprotšeke tše di tšwelago pele.

Naa se se šupa eng go ya ka setlwadi go nna le wena? Ka tsela ya mohlala, kgwedi ye sehlopha sa baithaopi go tšwa lekaleng la mmušo, dikhamphaning tša poraebete le batho ba go dira diphetogo ka noši (go akaretšwa le nna) ba tla tsenela Tlhohlo ye Kgolo ya Kilimanjaro, leeto la go namela ntłhoreng ya thaba ye teletelele ya Afrika, ka maikemišetšo a go fihla ntłhoreng ka la 18 Mosegamanye.

Gape re tše karolo kgatong ye bjalo ya go namela ka protšeke ya setšabaya legatong la Lenaneo la Felošipi la Archbishop Tutu le sepetšwago ke Institshute ya

E tšwelela letlakaleng la 2

Vuk'uzenzele ke

MAHALA

... eupša efetiše ge o feditše

DITABA TŠE DI AKARETŠAGO

Koporase ya Tlhabollo ya Diintasteri e tla diragatša tlhabollo ya ekonomi

Amukelani Chauke

Tona ya Kgoro ya Tlhabollo ya Ekonomi Ebrahim Patel o ipileditše go borakgwebo ba bannyane go šomiša monyetla wa R23 bilione yeo e beetšwego thoko mo mengwageng ye mehlano ye e tlogo go ba thekga ka ditšelete "borakgwebo ba baswa".

Tona Patel o boletše gore tšelete ya thekgo, ye e tlogo abja ke Koporase ya Tlhabollo ya Diintasteri (IDC) maikemištšo a yona ke go fetola ekonomi le go hlola mešomo ka ge mmušo o tsea kgato ye kgolo ya go aga ekonomi ya diintasteri.

Tona o boletše se malobanyana ge a ala Polelo ya Tekanyetšo ya kgoro ya gagwe Sebokeng sa Palamente.

O boletše gore sekhwama se tla ba le seabe kagong intasteri le gore se tla thuša kudu phedišong ya go se lekalekane le bohlok.

Tona o hloheleditše boraintasteri ba bathobaso ba bannyane go tla ka dikakanyo ka lekaleng la tšweletšo la ekonomi fao ba ka hlomago diintasteri.

"IDC e gafela R100 bilione mo mengwageng ye mehlano go tlhabollo ya intasteri.

"Se seswa, ebile se le bohlokwa, ke gore re beela thoko R23 bilione go godiša boraintasteri ba bathobaso.

"Le ke lenaneo la mengwaga ye mehlano leo le ikemištšo go thekga dikhamphani tseo maAfrika Borwa a bathobaso e lego bobedi benthoto ebile ba laola dikgwebo ka makaleng a tšweletšo a ekonomi gape le ikemišeditše

go tliša maAfrika Borwa a mantši ka gare ga ekonomi ya tlwaelo," o boletše bjalo.

Tona o boletše gore sephetho sa go beela thoko thekgo ya tšelete go lebantše go godiša phetho le thekgo kgolo ya ekonomi ka go bulela kgonagalo le bontši bja ditalente tša ekonomi.

O boletše gore Afrika Borwa e swanela go fihlelela kgolo ye e swarelelaggo le ye e akaretšago, le gore thekgo ka tšelete e tla ba gona go ya ka mabaka a tumelelano.

"Ka ntle le boraintasteri ba bathobaso, go na le, nyakego ye e leng kgapeletšo go tliša maAfrika Borwa a mantši a bathobaso ka ekonoming.

"Go na gape le dihlopha tše di thaketilwego – baswa, basadi – ga se ba akaretšwe ka tshwanelo ka gare ga mediro ya tšweletšo. Bjalo IDC e tla dira gore go be le R9 bilione ka moka – R4,5 bilione ya basadi, R4,5 bilione ya baswa," o boletše bjalo.

Tona o boletše gore thekgo ya tšelete e tla ba sebopego sa dikadimo goba dikabelo.

DITABA TŠE DI BOTSE GO DIKGWEBOPOTLANA TŠA MAKHEIŠENENG, MABENKELE A DI-SPAZA

Tona o boletše gore lebakeng la bjale la ngwaga wa ditšelete Khomisene ya Phadišano e tla dira nyakišo go bona ka fao dikgwebopotlana ka ekonoming ya semolao le ye e sego ya semolao di ka thekgwago. O rile nyakišo e tla nyaka ditsela tše ka tsona borakgwebo ba bannyane ba ka akaretšwago ka gona ka gare ga lekala le la go ba le tšweletšo.

"Khomisene ya Phadišano e tla thakgola nyakišo ya mmapraka ka lekaleng la kgwebo, go bona ka fao re kago akaretša maAfrika Borwa a mantši, dikgwebopotlana tše ntši, ka gare ga lekala la kgwebo.

"E tla nyakiša magareng ga tše dingwe dipeakanyo tše bohiriši ka gare ga dimmolo tše mabenkele, kgolo ya dikgwebo tše makheišeneng, mabenkele a mannyane, mabenkele a di-spaza, bjalojalo, gagwe maikemištšo a yona ke go kgonthiša gore re na le lekala le le nago le bokgoni eupša leo gape le akaretšago," o boletše bjalo.



Koporase ya Tlhabollo ya Intasteri e tla aba R100 bilione go thekga ka ditšelete tlhabollo ya intasteri.

O boletše gore nyakišo ye nngwe ka gare ga intasteri ya tlhokomelo ya mapheko, yeo a e tsebištšego ngwaga wa go feta e tla swara ditheeletšo tše setšaba lebakeng la bjale la ngwaga wa ditšelete.

Nyakišo e hlomilwe ka maikemištšo a go šogana le dipelaelo tše mmalwa ka ga intasteri, go akaretšwa ditshenyegelo tše tlhokomelo ya mapheko Afrika Borwa.

KA FAO DIFEME TŠA AFRIKA DI HLOLAGO MESOMO

Ka morago ga ditlhasele tše bafaladi, ka la 25 Mopitlo – ka letšatšikgwedi le Khomisene ya Kopano ya Afrika (AU) e le tsebištšego bjalo ka Letšatši la Afrika – kgoro ya gagwe e tla beakanya kopano ya babeletši, bašomi, dihlalefi le bahlankedti ba setšaba gotee le Yunibesithi ya Witwatersrand le Koporase ya Tlhabollo ya Intasteri.

Kopano e tla lebelala khuetšo ya setswalla sa Afrika Borwa le kontinente ka bophara.

Tona odirile lesolo la pontšo la go ya dikarolong tše go fapano tše naga go phatlalatša molaetša woo o rego katlego ya Afrika Borwa e kgokagane kudu le dikamano tše ekonomi le lefase ka bophara.

Ngwaga wa go feta, Afrika Borwa e rometše ka ntle dithoto tše boleng bja R300 bilione go Afrika ka bophara yeo e bego e le koketšo ya R36 bilione.

MAKGOLOKGOLO A MEŠOMO A HLOTŠWE

- Andries Motseke mošomi yoo faporki ya gagwe ya go dira ditoulo e gotšego gomme bjale e thwalago batho ba go feta ba 81 go phala ngwaga wo o fetilego;
- Rachmat Thomas, mosadi wa mothomoso yoo e lego mong faporki ya dieta ye e menagantšego ga bedi thwalo mošomong ya yona gotee le ba bangwe a mo mengwageng ye tshela ya go feta gomme bjale o thwala batho ba 300;
- Polante ya maatla a letšatši ya R8 bilione ye e thakgotšwego go la Pofadder ka Kapa Leboa e teletšwe go tšweletša mohlagase wa letšatši wo o lekanego wa malapa a go balelwaa bonnyane go 80 000 goba badiriši ba 400 000, gape ke ye nngwe ya dipolante tše 39 tše enetši ye e tsošolosegago ye e fedilego.

"Palomoka ya dithomelontle tše renatše botšweletši, meepo le temo go Afrika ka bophara e hlotše mešomo ye 244 000 thwii ka Afrika Borwa, yeo go yona ye 169 000 e lego ya botšweletši.

"Afrika bjale e bohlokwa bakeng sa kgolo ka dithomelongntle tše botšweletši go phala Yuropa, Dinaga tše di Kopanego tše Amerika goba China," o boletše bjalo.



Mohu Mopresidente Nelson Mandela o phetše bophelo bja gagwe ka moka a šomela setšaba.

o swanelago go ba selo se segolo goba segale. Re hloheletša mang le mang go tsea karolo ka modiro ofe goba ofe wo o lego kgauswi le pelo tše bona.

Ge o etela wepsaete ya Letšatši la Mandela go <http://www.mandeladay.com> o tla bona dikgopolole tše di bego di hlagišwa. Mo o tla hwetša bontši bja mediro ya batho ba ba ikgafetšego go phethagatša phetogo ye botse ka ditšabeng tše bona, go tloga go thalo ya diswantšo tše mekgabišo go ya go tagafatšo ya mabota a mekgatlo yeo e sa welego taolong ya mmušo (di-NGO) go fihla ka dirapana tše dijо. Letšatši la Mandela ga le a swanela go ba fela ka ga tšharithi, eupša le swanela go ba gape le ka tlhabollo ye e swarelelaggo.

Mo seemong sa ka, maikemištšo a Tlhabollo ye Kgolo ya Kilimanjaro, ye e etilwego pele ke monamedi wa dithaba wa Afrika Borwa Sibusiso Vilane, ke go kgobeketša tšelete ye e lekanego go dira gore basetsana ba 270 000 go tšwa nagamagaeng le malapeng a a hlokago ba be ka sekolong. Bjang? Tšelete e tla šomela go reka mengato ya letlhapo, tiro ye e bonalago

e le bonolo ya go ba le maatla a go kgontša phetho, gobane e kgontša basetsana go tsena sekolo lebaka ka moka la ngwaga wa sekolo.

Bjalo, go namela Kilimanjaro go keteka bohwa bja Madiba ka thekgo ya thuto ya bana ba basetsana ba Afrika Borwa, gape le ge e ba re fiha ntlhoreng goba aowa, re tla ahlolwa fela ka go swana.

Nakong ya bophelo bja gagwe, Morena Mandela o phetše ka melawana ye meraro: Itokolle, lokolla ba bangwe gomme o šome letšatši le letšatši. Ge a lokollwa kgolegong ka la 11 Dibokwane 1990 (bjale mengwaga ye 25 ya go feta) o boletše gore ke bea "mengwaga ye e šetšego ya bophelo bja ka diatleng tše lena".

Ka lebaka la mohlala wo o tšwelago kgakala wa tirelo, re bomang ba go emela morago gomme ra lebelala bophelo bo feta pele ga rea ntle le go tsea kgato? Re le hloholo ka moka go hwetša Kilimanjaro ya gago, ye kgolo goba ye nnyane go ikgafela go e namela.

*Sello Hatang ke Mohlankedimogolo Phethiši (CEO) wa Setheo sa Nelson Mandela.

E tšwelela go tšwa letlakaleng la 1

Boetapele ya Afrika.

Go beakanyetša tlhohlo ye go mphile nako ye e lekanego ya go nagana ka ga therešo ya se tirelo ya setšaba e lego sona.

Go bile boima go hwetša nako ya go itšhidullela tlhohlo ya ka ya Kilimanjaro mo magareng a dinyakwa tše ka tše letšatši le letšatši tše mošomo.

Ge ke dira boikgafo bja ka la mathomo bja go namela Kili-manjaro, ke ile ka nagana gore tlhohlo ya ka ye kgolo e tla ba go itekanelo mo go nkgontšeng gore ke fihle ntlhoreng, kudu ka ge re laleditše maAfrika Borwa a mantši a go tuma go ba karolo ya rena, go bea kgatelelo ya tlaleletšo go rena ka moka go fihla mafelelong a leeto la go namela.

Eupša, ka kgonthe, ge re ela hloko ditlhohlo tše nnete tše naga ya rena e lebanego natšo, gona Kilimanjaro ke seolo e sego thaba. Ke kgopolole yeo e dirilego gore ke kgotlelele leeto le le boima, gomme mafelelong, ke fihla ntlhoreng goba aowa ga go bohlokwa kudu se bohlokwa ke mošomo wo mogolo wo o lego kua pele.

Setheo sa Nelson Mandela se hlaotše diphilara tše nne tše Letšatši la Boditšhabatšaba la Nelson Mandela.

- **Thuto le bokgoni bjaa go bala le go ngwala** – gobane re nyaka go fa baswa "sebaka sa go itwela ka bobona".
- **Tšhireletšo ya dijо** – gobane bana ba bantši ba sekolo ba ya sekolong ba yela fela dijо tše ba di hwetšago gomme malapa a mantši a tšwela pele go robala ka tlala.
- **Ntlo** – selo sa bohlokwa ka gare ga setšaba sa rena.

- **Boithaopi** – gobane ka nako ye nngwe go ka ga go fa nako go feta tšelete.

Re dumela gore batho ka moka ba swanela go fihlelela dijо tše di lekanego, tše go bolokega le phepo le gore mediro ye bjalo ka kabo ya diphuthelwana tše dijо, dirapana tše merogo goba dikema tše phepo di ka thuša go fediša tlala ya lefase.

Gape re tseba gore thuto le bokgoni bja go bala le go ngwala, tše di bego di le pelong ya Madiba, le tsona ke motheo phethoeng ya lefase la rena.

Re a tseba gore go na tlhokgo ya seriti ya go feta madulo ago se lekane, gomme ka go realo ge re kagona go hloheletša batho go kopana gore ba age magae, ditšaba le mabokamoso, re šomela go ya go phetogo ye e tiilego.

Mohlala wa Madiba wa go ba bjalo ka mošomedi ke wo mongwe woo mang le mang a ka o dumago go phethagatša mediro ya letšatši le letšatši. Ga se modiro wo mongwe le wo mongwe wa Letšatši la Nelson Mandela wo



THUTO

Kgoro ya Thuto ya Motheo e ala dintlhakgolo tše o tla šomišago tšelete go tšona

Amukelani Chauke

Tona ya Thuto ya Motheo Angie Motshekga o re Lenaneo la Bosetšhaba la Phepo ka Dikolong (NSNP) – gotee le dinamelwa tša bana ba sekolo – le tla dula e le ntlha ye bohlokwa ya mmušo gobane le kaonafaditše maphelo a baithuti ba go tšwa ka malapeng a go hloka.

Tona o boletše se malobanyana ge a ala polelo ya Tekanyetšo ya kgoro ya gagwe ka Sebokeng sa Palamenteng Motse Kapa.

O boletše gore pholisi e tše karolo go boleng bja thuto le maphelo a kaonafetše magareng a baithuti.

"Lenaneo le la thekgo ya bahloki, gotee le dinamelwa tša baithuti – tše di fiwago baithuti bao ba swanelago go sepela 5 km le go feta go tšwa magaeng a bona go ya dikolong tša kgauswi – [e] bile bohlokwa kgonthišong ya phihlelolo le tshwarelelo ya baithuti ba rena ka mokgweng wa thuto ya rena ya motheo," o boletše.

Dipelaelo di laeditše mabapi le poloego ya bathuti bao ba sepelago maeto a matelele go tloga sekolong, kudu bao ba šalago morago ga diiri tša sekolo go ithuta goba go tše karolo dipapading tša boitapološo.

Tona o boletše gore senamelwa sa baithuti se swanetše go ba se se tshepagalago le go kgonthiša poloego ya baithuti ge ba le leetong.

"Kgoro ya ka, ka tšomišano le Kgoro ya Dinamelwa, e gatištše pholisi ya senamelwa sa baithuti ka gare ga kuranta ya mmušo gore setšaba se dire ditshwayotshwayo.

"Maikemištšo ke gore pholisi ye bjalo e phethwe gore e phethagatše mo ngwageng

wo wa bjale wa ditšelete," o boletše.

Mo go tše dingwe, Tona o boletše gore dinyakišo di hweditše gore bokgoroto, dikgaruru, diokobatši le ditlhohlo tše dingwe tša leago e sa le mathata ka ditšhabeng tša Afrika Borwa.

O boletše gore Kgoro ya Thuto ya Motheo, ka tšomišano le Kgoro ya Maphelo, e tšweleditše phaketše ya bonnyane ya boitekanelo ya baithuti ka moka ye e akaretšago phethagatše ye e matlafaditšwego ya Lenaneo leo le Kopantšwego la tša Maphelo a Dikolong (ISHP).

"Re na le mananeo a go ikgetha ao a lebantšego go maphelo a thobalano le pelego ka makaleng a bohlokwa ao a akaretšago HIV, AIDS, malwetsi a go fetetšana ka thobalano (di-STI) le bolwetsi bja mafahl (TB).

"Lenaneo la boitekanelo bja baithuti la baithuti ba rena le swanetše go tšwela pele go aba dipapadi tša boitapološo, go akaretšwa mananeo a dipapadi tša sekolo, bokgabo le setšo go kgonthiša gore baithuti ba rena ba tšwela pele go amogela thuto ya motheo ye e akaretšago dilo ka moka," o boletše.

SETIFIKEITI SE SESWA SA MAEMO A GO TLOGELA SEKOLO GO ŠOGANA LETLHOKEGO YA MEŠOMO

Tona Motshekga o boletše gore kgoro ya gagwe e beakanya go tsenya tirišong setifikeiti se seswa sa maemo a go tlogela sekolo go šogana le ditlhokego tša bokgoni le tlhokego ya mešomo.

"Ye nngwe ya di tsebišo tše di kgolo tše ke tloga di dira ngwaga wo ke go tsenywa tirišong ga setifikeiti se seswa sa sekolo sa maemo a botšo.

"Go šogana le ditlhokego tša bokgoni le tlhokego ya mešomo ka mo nangeng, [kgoro] e tsenya tirišong mokgwa wa bobedi wa ma-bokgoni le mošomo ka go tšeletša lengwalol a thuto la maemo a botšo go maemo a 1 a Tlhako ya Bosetšhaba ya Mangwalo a Thuto (NQF) leo le tloga hola fela baithuti bao ba palelwago go fihlelola dinyakwa tša thuto tša Setifikeiti sa Bosetšhaba sa Maemo a Phagamego (NSC)," o boletše bjalo.

Tona o boletše gore lenaneo, leo le nago le dirutwa tše 26 tša mabokgoni le mošomo, le tshepiša go Bea Afrika Borwa kgatong e tee le bontši bja diekonomi tše di golago.



Lenaneo la Bosetšhaba la Phepo Dikolong le Bea bana ba bantši ka dikolong.

Go phegelela se, sehlophatšomo sa Ditona sa kgoro se tla hlongwa go nyakiša diteng le mekgawa ya ka fao se se tlogo phethagatšwa bokaone, le poledišano ya kakaretšo le bakgathatema e tlo swarwa," o boletše bjalo.

ANA E KATOLOSEDITŠWE GO BATHUTI BA KREITI 7 LE 8

Tona o rile, mo go tše dingwe, o tla tsebiša Palamente ka kgatelopele ye e dirilwego kaonafatšong ya thakgolo ya Kelo ya Bosetšhaba ya Ngwaga ka Ngwaga (ANA).

O rile ANA e hlatsetše go sedirišwa sa bohlokwa sa go hlahluba ditlhohlo tša go ithuta ge go bolelwa ka bokgoni bja go bala le go ngwala.

"Sedi go fihla ka 2019 e go tšomiso ya di-ANA go hlohlleletša mošomo wa ka phapošingborutelo le phihlelolo ya moithuti maemong ka moka, e sego fela ka go dikreiti 3, 6 le 9. Phetogo ye kgolo lebakeng le la tekanyetšo e tla ba kakaretšo ya dikreiti 7 le 8 ka go ANA.

"Palomoka ya baithuti bao ba tlogo kgatha tema ka go ANA e oketšega go tloga go 7 milione ya bjale go nyaka go balelwa go 9 milione," o boletše bjalo.

DIPHIHLELELO GO FIHLA BJALE

- Dikolo tša go feta tše 107 tše diswa goba tše di mpshafaditšwego naga ka bophara bjalo ka kaorolo ya Protšeke ya Kabo ya Lenaneokgoparara la Dikolo le le Akgofiswago di abilwe.

- Kelo ya bosetšhaba ya katlego ya Setifikeiti sa Bosetšhaba se se Phagamego (Kreiti 12) e oketšegile go tloga go 75, 8% go ya go 77, 1% morago ga ditlhahlobo tša tlaleletšo tša 2014.

- Lesolo la Bontši la go Bala le go Ngwala la Kha Ri Gude le tla hwetša kabu ye e fokoditšwego ya R439 584 milione ka 2015/16. Lesolo le le amile maphelo a go feta a 3, 5 million a magagaborena.

- Bjalo ka karolo ya Lenaneo la Mešomo ya Setšhaba le le Katološitšwego (EPWP) Kha Ri Gude e abetšwe R65.099 milione. E tla ba le seabe se segolo tlholong ya mešomo ka ge e tla kgontša go thwala le go hlahlba baithaopi ba Kha Ri Gude.

Tšomiso ya makala a mmušo le a poraebe go kaonafatša palo ya go falola go la KwaZulu-Natal

Noluthando Mkhize



Diketekete tša baithuti ba Thuto ya Tšhupaletlotlo ba KwaZulu-Natal ba letetše go holwa ke tšomiso ya mengwaga ye meraro gare ga Kgoro ya Thuto ya profense le khamphani ya poraebe, Risk and Reward.

Risk and Reward e ikemištšo go thuša kgoro ka go ruta Thuto ya Tšhupaletlotlo go dikologa profense, ntle le tefišo, go kaonafatša kelo ya katlego ya marematlou ya KwaZulu-Natal ya 2015.

Risk and Reward ba tla ruta barutiši le baithuti ba Kreiti ya 12 ka dileteng tše šupa, tše di hlaotšwego ke kgoro, tše di nyakago thuša ye ntši ka Thuto ya Tšhupaletlotlo bjalo ka serutwana.

Dilete tše di tloga thušwa ke tša Umkhanyakude, Zululand, Uthungulu, Amajuba, Umzinyathi, Sisonke le iLembe. Baithuti ba tla tsenela dithuto ka Mekibelo gomme barutiši ba tsenela mananeo a matlafatšo ao a tšwelago pele ka 2015.

Risk and Reward e tla tšeletša mananeo a boithomelo go godiša go ithuta Thuto ya

Tšhupaletlotlo gomme gape e tla šomiša papadi ya yona ya bota ya Thuto ya Tšhupaletlotlo ya 12-Round bjalo ka karolo ya mokgwa wa yona wa sebjale wa go ruta.

Khamphani gape e tla tsebiša diphadišano tša baithuti go swana le Phadisano ya Protšeke ya Boramatlotlo ba ka Moso go thuša baithuti go kwešia serutwana.

Mo phadišanong ye, baithuti ba tla itira eke ke beng dikgwebo gomme ba tla letelwa gore ba ngwale dipego le ditatamente tša dithoto le matlotlo ka ga mošomo wa dikgwebo tša bona.

Dilete tše šupa ka moka di tla phadišana ka phadišanong gomme Risk and Reward e tla šomišana le difeme tše dingwe tše tšhupamatlotlo go swana le Ngubane and Company, Sizwe Ntsaluba Gobodo and Ubu-chule Company le Ukukhanya Company.

Le ga se lekgetho la mathomo khamphani e šomišana le dikolo tša mmušo. Ka 2013 e be e le karolo ya lenaneo la boeletši la Sekolo se se Phagamego sa Kholetše ya Adams go la Durban. Ka thuša ya khamphani dipolo tša sekolo di kaonafetše go tloga go dihlora tše nne go ya go tše 44.

Mohlagiši wa ditšelete go Risk and Reward Thabani Zulu o boletše gore o hlohlwa setšaba sa borakgwebo go fana ka nako ya bona go kaonafatša tekanetšo ya thuto ya bana ka mo nangeng.

Khamphani e aba ditirelo tša boeletši go tša kgwebo go thekga kgwebo efe goba efe ka boeletši bja kgwebo, taolo ya matlotlo,



Baithuti ba KwaZulu-Natal ba tla tsenela mananeo a go thuša go kaonafatša dipolo tša Thuto ya Tšhupamatlotlo.

methopo ya batho, bolaodi, ditharollo tša theknolotši ya tshedimošo (IT), papatšo le go bopa leina.

Molekgotlaphethiši (MEC) wa KwaZulu-Natal wa Thuto Neliswa Nkonyeni o boletše gore o holofela gore lenaneo le le tla hlohlleletša bakgathatema ba ba bantši ba lekala la poraebe go latela mohlaheng wa Risk and Reward.

Gape o rile bontši bja dirutegi le bahlankedti ba go ikgetha ba thuto ba a bile ditirelo tša bona go thuša go kaonafatša mokgwa wa thuto ka kakaretšo ka profenseng, ntle le dituelo dife go tšwa kgorong.

"Ba bangwe bao ba fanago ka ditirelo tša bona ke Institshute ya Mazibuye le ya Swarati,

tše di sepetšago lenaneo la thuša la Mmetse le Saense.

"Gape bjale re na le Motseta wa Mmetse le Saense yoo a yago go nyaka thekgo ya poraebe go tšelete go e lokela ka mananeong a rena go godiša tekanetšo ya go ruta le go ithuta ka makaleng a.

"Tšomiso ye nngwe e dirwa le Institshute ya Moses Kotane, yeo e abago thekgo go barutiša ka Mmetse, Saense le Boentšeneere," go boletše MEC Nkonyeni.

O tlaleeditše gore tše ke fela tše bontši bjo bongwe bjo maAfrika Borwa a go loka a nago le kgahlego ya bana pelong, seo a se lebogago kudu.



MAPHELO

Ga go sa na methaladi ya balwetši

Noluthando Mkhize

Balwetši ba ba šomišago dihlare tša bolwetši bja nako ye telele ba ka se sa tshwenyega ka ditefelo tša dithekisi goba go dula nako ye telele ya letšatši ba emetše dihlare tša bona mothaling.

Lenaneo la Bogare la Neelano le Kabo ya Dihlare tša Bolwetši bja Nako ye Telele, le le lekwago mafelong a Inšorentshe ya Bosetšaba ya Maphele, le fa balwetši phihlelo ye bonolo ya dihlare tša bona tša bolwetši bja nako ye telele mafelong a botšeo bja dihlare a kgauswi le magae a bona.

Balwetši ba seemo sa go se fetoge ba ba šomišago dihlare tša bolwetši bja nako ye telele bjale ba ka tsea dihlare tša bona mafelong a diteko le go baabi ba ditirelo ba poraebete ba ba kgathago tema.

Mafelo a a diteko a mo dileteng tša OR Tambo (Kapa Bohlabela), Gert Sibande (Mpumalanga), Vhembe (Limpopo), Pixley ka Seme (Kapa Leboa), Eden (Kapa Bodikela), Dr Kenneth Kaunda (Leboa Bodikela), Thabo Mofutsanyane (Foreisetata), Tshwane (Gauteng) le uMzinyathi, uMgungundlovu le Amajuba (KwaZulu-Natal).

Balwetši gape ba ka kgetha le lengwe le le lengwe la mafelo a botšeo bja dihlare a poraebete ao a filwego konteraka ke kgoro.

Baabi ba ba ditirelo ba tla ba ba setše ba amogetše dihlare tše di phuthetšwego go tšwa go Kgoro ya Maphele gomme se ba tla swanelago go se dira ke go fana ka



Kgoro ya Maphele e nolofaleditše maphele a balwetši bao ba šomišago dihlare tša bolwetši bja nako ye telele.

phasela ge boitsebišo bja molwetši bo šetše bo tiišeditšwe.

Balwetši ba tla swanela fela ke go etela kliniki dikgwedi tše dingwe le tše dingwe tše tharo go hlahllobja le go bona ngaka. Tona ya Maphele Aaron Motoaledi o boletše gore se se tla thuša go fokotša dinako tša go leta dikliniking.

"Re kgopela balwetši bao seemo sa bona se sa fetogego ebile go sa nyakege gore ba bone ngaka goba mooki, eupša ba swanela go etela lefelo la maphele go tsea dihlare tša bona tša kgwedi le kgwedi, go ngwadiša lefelong la botšeo bja dihlare ntle le gore ba eme mothaling goba go leta," go boletše Tona Motoaledi malobanyana ge a ala Polelo ya Tekanyetšo ya kgoro ya gagwe.

Balwetši ba ba bjalo ga ba a swanela go ema

mothaling wa faele. Ba no ya fela lefelong la botšeo bja dihlare gomme ba ntšha karata (yeo ba tlago e hwetša ka gare ga sephutheliwana se ba se tseerego ketelong ya bona ya pele), goba go laetša SMS, yeo e tlogo ba e rometšwe go bona ke kgoro e ba tsebiša gore ke nako ya go tsea dihlare.

Balwetši ga ba sa swanela go thiša mošomong. Ba ka kgetha gore ba nyaka go tsea dihlare tša bona neng goba neng go ba ne bontši bja mafelo a botšeo bja dihlare a šoma le ka morago ga diiri tša mošomo.

"Ka se sebaka re na le balwetši ba 383 989 mo lenaneong la rena gomme re lebantše batho ba 500 000," o boletše Tona.

Go ya ka Kgoro ya Maphele, dikliniki tše di šetše di thomile ka go leka lenaneo di na le methaladi ye mennyanne.

fapano, go akaretšwa diteko le thobamaikutlo (HCT) ya HIV, thakgolo ya antiretrobaerale (ARV), le taolo ya TB le ya phepo le khemise.

Ge a bolela senthareng, Tonakgolo o rile "Basadi le bana ba hwetša tlhokomelo ya maphele ya boleng ka nnate, kudu ka go ba gona ga ngaka ya bana ye e ikagilego ebile e rutegile kudu yoo a lekago ka gohlegohle go thuša disenthara ka moka tša Selete sa Maphele sa Amajuba.

Tonakgolo o hloleleditše badudi ba Selete sa Amajuba go šomiša disenthara ka tshwanelo tše ba di filwego gape o laeditše go tshwenyega ka palo ya fase ya batho bao ba yago go hlahllobja le go dira teko ya HIV ka seleteng.

TEKO LE THOBAMAIKUTLO YA HIV (HCT)

Ge o e ya go dira HCT o tla:

- thobja maikutlo, le go tsebišwa ka tlholego ya HIV/AIDS, malwetše a a fetelanago ka thobalano (di-STI), le TB.
- hloleletšwa go amogela mokgwa wo mobotse wa lephelo go thibela tlholego ya malwetše a mangwe ao a sa fetelego
- dirwa teko ya HIV le go hlahlbelwa TB le malwetše a mangwe ao a sa fetelego
- ithuta gore mahu a HIV/AIDS le a TB a thibelwa bjang
- thuša go thibela diphetetšo tše diswa tša HIV le tša TB
- thuša go fedisa go welwa ke phoko ye e amantshwago le HIV/AIDS le TB.

(Motopho: <http://www.gov.za/about-government/government-programmes/hiv-counseling-and-testing-hct-campaign>)

Seo o swanelago go se tseba ka bolwetši bja nako ye telele bja lesokolla

Lesokolla le hlaloša sehlopha sa maemo ao a nago le selo setee sa go swana: go ruruga ga kobjana ya ka gare ga mogodu. Lesokolla la direga ge ditšuse tše di thušago go šila ka gare ga mogodu wa gago di oketšega le go hlohlontša kobo ya mogodu. Lesokolla le bogale ke la ka bjako, la thurugo ye šoro, bja lesoko la bolwetši bja nako ye telele Thurugo ya lebaka le le telele yeo e ka go dula mengwagangwaga ge e tlogetšwe e sa alafwe.

Maemo a gantši a amantshwala le dišo ka mogodung gomme se ka oketša kotsi gago ya kankere ya mogodu.

Dika tša bolwetši bjo di akaretša sehlabi ka mogodung, go se šilege ga dijo, pherogo ya dibete, seokolela, go lahlegelwa ke takatšo ya dijo le go kwa o kgotshe (goba o bipetšwe) morago ga go ja.

O swanetše go bona ngaka ya gago le semetseng ge o na le mantle a mantsho, o hlatša madi goba o na le sehlabi se sa tlogego mogodung wa gago, gobane se e ka ba sekwa sa madi a go tshologela ka teng ka mogodung wa gago.

DIBAKWA TŠA LESOKOLLA

Lesokolla le ka hlolwa ke:

- Phetetšo ya paktheria.
- Go nwa bjala kudu.
- Tšhomiso ya diokobatši tše di sego molaong, go swana le khokheine.
- Go nwa dihlare tše itšeng, go swana le aspirin goba ibuprofen, kgafetša – o ka mpame wa šomiša paracetamol ge o swanela go šomiša selo se sengwe bakeng sa sehlabi le/goba kgatelelo ya monagano.
- Kgatelelo ya bogale ya monagano.

Ge o tshwenywa ke bolwetši bjo o swanela go fetola mekgwa ya gago ya go ja le go efoga dijo tše itšego, go swana le dienywa tša senamune le matutu a dienywa (dienywa tša senamune ke dinamune, diswiri le diterebe), dijo tše di gadikilwego, kofi, senotagi, dijo tša dinoki le dino tša go šutša.

Dijo tša gago tša phepo di swanela go ba le ditšweletšwa tša maswi tša makhura a fase, nama ya go ota (ya go hloka makhura), dijo tše di nago le dithoro, dienywa le merogo (e sego dienywa tša senamune).

Go fetola phepo ya gago ya dijo go akaretša dijo tše go ka thuša, efela, o swanela go gopola gore dijo tše go fapano di baka mathata go batho ba go fapano. Tsela e le noši ya go hwetša gore ke dijo dife tše di tshwenyago mogodu wa gago ke go di ntšha lenaneong la dijo tša gago tša phepo ka e tee ka e tee.

BONA NGAKA YA GAGO

Ge e le gore go fetola dijo tša gago tša phepo ga go thuše goba kaone go botoka go bona ngaka ya gago. Ge o bea letšatši la go ya ngakeng le ngaka ya gago botšiša ge e ba go na le selo se o sa swanelago goba o swanetšego go se dira pele o bona ngaka.

Ngwala fase dika tša gago ka moka le matšatšikgwedi le dinako tše di di-regago. Gape dira lenaneo la dihlare dife goba dife le dihlare kokeletši tše o di nwago.

Senthara ya maemo a godimo ya maphele ya Dannhauser

Thandeka Ngobese

Senthara ye mpsha ya maphele ya setšhaba ya maemo a godimo ya R166 milione go la Dannhauser, KwaZulu-Natal e tlišitše ditirelo tše di nyakegago kudu tša maphele mo tikologong.

Tonakgolo ya KwaZulu-Natal Senzo Mchunu le Molekgotaphethi (MEC) wa Maphele wa KwaZulu-Natal Sibongiseni Dhlomo malobanyana ba butše Senthara ya Maphele ya Setšhaba ya Dannhauser ya mepete ye 39.

Senthara, yeo e ketekilwego ka lethabo le legolo ke setšhaba, e tla thuša batho ba 103 389, 90% ya bona ga bana sekema sa thuša sa kalafo. Gape e tla thuša bjalo ka senthara ya phetišetšo go dikliniki tša mmasepala tše 10, go akaretšwa dikliniki tša Thandanani, Nellies, Durnacol le Sukumani.

Balwetši ba Dannhauser ga ba sa swanela go sepela 30 km go ya Sepetlele sa Profense sa Newcastle goba 40 km go ya Sepetlele sa Madadeni go hwetša tlhokomelo ya maphele.

Leloko la setšhaba Philemon Mofokeng o rile o be a swanela ke go šomiša R90 go ya Sepetleleng sa Newcastle eupša bjalo a ka ya kliniking le go boy a ka pela ka R6 fela.

"Senthara ye, ye re filwego ke mmušo wa rena, e ya go re thuša kudu gomme re a e leboga," o boletše bjalo.

Senthara e aba ditirelo tša go swana le tša sepetlela sa selete, go akaretšwa diphapoši tša botlhahlobelo, taolo ya boletše bja mafahla (TB), kalafo ya meno, di-X-rei, tlhokomelo ya batswetši, khemise, lefelo la tirelo ya kalafo ya tšhoganetšo, mmušara le bodulolo bja phapoši e tee bja baoki.

"Senthara ye ya tlhokomelo ya maphele ya setšhaba ya go kgahliša e loketše gabotse batho bao bjale ba lokologilego ebile ba na le seriti seo ba sa kago ba se fiwa peleng" go boletše Tonakgolo Mchunu.

O tlaleeditše ka gore kabu ya senthara e feleletša mošomo wo mobotse wo a o bonego pelenyana letšatši leo ge e etetše Kliniki ye mpsha ya Diteko le Thobamaikutlo ya Boithaopo ye e katološitšwego Sepetlela sa Profense go la Newcastle.

Mošomi wa maphele wa setšhaba Sibongile Msimango o rile ba thabile kudu go ba le se mo tikologong: "Balwetši ba be ba swanela go sepela maeto a matelele go ya sepetlela sa Madadeni gomme bontši bja batho ba gaborena be ba boy a ba se ba hwetše thuša efe goba efe gobane sepetlela se tletše," o boletše bjalo.

Senthara ye e thomile go šomela ka phapošing ye nnyane kgauswi le Lefapha la Bana ba go Lwala ba le ka Ntle gomme le be le hlokometšwe ke mooki o tee wa profeshenale le bathobamaikutlo ba babedi ba HIV. Ka palo ye e oketsegago ya balwetši ba ba dirwago diteko le go tšwela pele ka kalafo bašomi ba tlaleletšo ba rometšwe gomme sekgoša ya ba tlhohlo.

Senthara ye mpsha bjale e aba ditirelo tša go